

Résultat 4: « Les capacités des acteurs locaux sont renforcées »

O nsima ya boyebi masengeli na maye matali mateya, kiy'oyo tokota na mosala

Mpo ya bokambi biteni binso bya mosala mwa bosimbi makoki ma mwana mboka, PAIDECO kotala yambo mpenza ndenge bai-esika bango mei bakota olikambo o kati ya misala mya leta o mokiri mwa bango. Ya solo mwango azali na mposa ya kobakisa makoki ndenge na ndenge ma bato, moto na moto na mosala ye ayebi, na ntina 'te esalisa bango balenda mpenza.

Lokola boyebi, PAIDECO azali kosala na likolo ya bomipesi bwa bankolo esika. Mpo na PAIDECO esengeli 'te makanisi mpe mayele ma mateya mauta epai bankolo mboka bango moko mpo makokana na mposa ya solo ya mangomba ma bato bango moko.

Kobanda sanza ya zomi 2006 kin'o

2007, PAIDECO abyangaki bato ba komune ya Kimbanseke na ntina 'te bamiyngisa, kalitié na kalitié, na botongoli mposa ya bango na mateya ma ntina mpo bayeba kolonga mpasi ya bango ya mikolo na mikolo.

Basali ba botomboli bomoi baye balandaki misala mina baponamaki na botali lolenge leta la Congo lozali. Ezalaki botali : mosali o komune; bai- sivili; baye basalaka misala mya leta te; Komite etali mosolo na kimbanseke; Komite ya kimbanseke ya botomboli bomoi mpe ndambu ya bato ba komine batali botomboli mboka.

Bato na bato na lingomba bya bango batiaki makanisi ma bango esika yoko na ntina ya bopesi eyano na motuna moye :

Mateya kani masengeli na lingomba ya ngai mpo na kolisa makoki ma ngai.

Na lisungi bya biyano bipesamaki na 30 kalatie ya kimbanseke, PAIDECO ayebaki kotala maye masengelaki mpo mateya ma bopesi basali ba komine. O nsuka makanisi mokonzi matano ma mateya makoki kope-

sama.

Makanisi manene :

- Etamboli mpe esaleli ya mosolo o kati ya ba mangomba, ONG mpe misala mya bato bango moko.

- Bolendisi, mateya, bopesi nsango, boyebisi mambi o bato, maloba ma bokomi na ma bokomi te.

- Bokanisi mpe bobandi myango mike.

Makanisi masengeli na misolo mya ntoki :

- Nabotalaka mambi mana manso, PAIDECO alengeli manaka ma mateya maye makobanda na libandela ya sanza ya motoba. Kasi ezali mpasi mpo na Paideco ya kopesa mateya mana manso o eleko ya misala milekaki.

- Esangeli bapona. Basalangi lolenge kani ?

-Mateya maponamaki engebene na botali misala misengeli kosala na lombango miye mipesamaki na bankolo makambo, mateya makoki kopesa liboso mpe na balakisi banani na kati ya engumba ya Kinshasa.

- Lisusu mambi ma metaya mana masengeli kokende nzela yoko na makambo maye : bomoi bwa misala mya leta lya mboka Congo na botombolaka bokaboli bwa misala mpe boyingisi bwa bato bakobika na mwango bo PAIDECO alingi.

kati ya mateya mana, tokomona : Bolengeli mpe botamboli bwa biteni bya telitoile na lolenge la

Thèmes de formation retenus:

Gestion des infrastructures

Gestion des biens communautaires
Création, fonctionnement et gestion d'une association / ONG / structures privées

Technique d'élevage et de fabrication des aliments pour bétail

Décentralisation et bonne gouvernance

Notions sur le développement

Communication efficace

Notion de droit aux OPJ, éducation civique

Prévention et gestion des conflits

Organisation et fonctionnement des ETD

Notions sur l'adjudication, la méthode HIMO

Identification des besoins des ges-

sika.

Boyebi mambi manene mpe mateya ma HIMO,

Boyebi mambi ma ntina ma bokaboli misala mya nzela.

Boyebisi mambi ona CLD mpe CCD o likolo lya mosala mwa bango mpe ndelo ya misala mya bango.

Soki tokomi o nsuka, totii mateya manso na molongo, ekotikala bo-bele eteni yoko yambo tobanda misala mikomonana :

Koyeba bato ba bango banani tokobyanga omtaeya. Lingomba lya PAIDECO amitii o mosala, mpe azali na elikya 'te bayike nde bayanonni mbela ena o ntango mateya ekobanda.



Résultat 2 et 3: Planning des chantiers en cours et à venir

Mai-Juin

Kisenso

LAE dans les quartiers Kumbu (2), Kinsenso gare (2), Régideso (2), Kabila, Amba, Bikanga, Libération, Mission, 17 mai, Révolution, Mujinga, Mbuku.

Lutte anti-inondation dans les quartiers Nsola et Dingi Dingi

Curage rivière Muelanzo dans les quartiers Kitomesa et Nsola

Curage rivière Mandona dans les quartiers Nsola et De la Paix

Construction d'une passerelle dans le quartier 17 mai

Juin-Juillet-Août 2007

Kisenso

Assainissement de l'avenue de l'école (Q/ Dingi-Dingi)

Pont Nkoyi (Q/ Dingi-Dingi)

Curage de la rivière Matete ACEDEQ (Q/ Ngomba)

Curage de la rivière Matete ADPK (Q/ 17

mai)

Curage Bassin Kiawuta (Q/ 17 mai)

Curage Bassin Sadelmi (Q/ Kisenso gare)

Kimbanseke

EP Kikimi

CSB Esanga

Electrification du quartier 17 mai

LAE Sakombi

Assainissement quartier Kingasani

Protection du site érosif Matusimwa (Q/ Mbuala)

Amélioration du tronçon de route menant au bureau de quartier (Q/ Mangana)

Construction de 5 passerelles et d'un pont (Q/ Boma)

Construction de 5 bureaux de quartier (Kisangani, Révolution, Kikimi, Mfumu Nkento, Kutu)

Juillet-août-septembre

Kimbanseke

R3 : Construction de la salle du conseil

communal

R3 : Construction de la salle polyvalente de l'administration communale

Octobre-Novembre-Décembre

Kimbanseke

Réhabilitation de 8 salles de classe, construction d'un bureau et de huit latrines pour l'EP Mikondo (Q/ Mikondo)

Construction de 4 salles de classe, 3 latrines et réhabilitation de 4 autres salles et de 2 bureaux pour l'EP Moliambo (Q/ Kasa Vubu)

Construction de l'EP 6 Kingasani (à définir) (Q/ Ngampani)

Construction de 8 salles de classes, 1 halle pour maternelle et 2 locaux avec 2 bureaux pour le complexe scolaire Tshuenge (Q/ Ngamazita)

Construction de 6 salles de classe pour l'EP 5 Lukutu (Q/ Mokali)

Résultat 5: « L'information et la communication sont promues »

L'accès à l'information : un droit pour tous...

La bonne gouvernance, cela passe également par une communication sincère et efficace entre les administrateurs et les administrés. Et vice-versa. Pour mettre en place une stratégie de communication cohérente dans la commune, le Paideco a organisé des ateliers avec les membres des CLD, des CCD et les chefs de services des communes de Kimbanseke et de Kisenso au cours des mois d'avril et mai. Compte-rendu de ces réunions de réflexion.

Afin de préparer une stratégie de communication pour l'administration communale et pour la commune en général, les CLD, les CCD et les chefs de services de Kisenso et Kimbanseke ont répondu à deux questions : quelles sont les informations qui devraient circuler dans la commune, et quels sont les moyens les plus appropriés pour améliorer la communication ?

Un besoin d'informations très diversifié

L'adage dit qu'il y a bien plus d'idées dans 2 têtes que dans 1. Et il faut dire que dans toutes les têtes des membres des CLD, CCD et des chefs de quartier (plus de 1000 personnes), il y avait vraiment beaucoup d'idées ! Il serait impossible de toutes les citer, alors pour simplifier, nous pouvons classer les informations jugées nécessaires en 2 grandes catégories : les informations communales et les informations communautaires.

Les **informations communales**, ce sont toutes les réponses aux questions que la population se pose sur l'administration communale : comment fonctionnent les services communaux, quel est le rôle de chacun des services, quelles taxes doit-on réellement payer et à qui, que devient l'argent des taxes, de quelle façon l'administration gère son budget ? Les questions sont nombreuses. Certaines d'entre elles trouvent leurs réponses dans les bureaux des différents services. Malheureusement dans ces communes-dortoirs, tout le monde n'a pas le temps de faire un détour jusqu'à la maison communale. Il est donc important pour l'administration de faire un effort de transparence et de développer des outils pour rendre l'information accessible à tous les habitants de la commune. Et le Paideco est là pour l'aider dans cet effort.

On appelle **informations communautaires** toutes ces connaissances dont la population a besoin pour améliorer ses conditions de vie : santé, économie, lois, sécurité, environnement et sociale. Dans tous les domaines se fait ressentir le manque d'information, de formation et de sensibilisation.

A chaque problème sa solution

Là aussi, les idées étaient nombreuses. Parmi celles-ci, retenons les propositions suivantes : renforcement des canaux de communication qui existent déjà, création de radios et augmenta-

tion des espaces d'affichage.

1. Renforcer les canaux existants

A Kisenso et à Kimbanseke, comme dans bien d'autres communes, le bourgmestre tient une réunion hebdomadaire avec les chefs de quartier pour les tenir au courant des nouvelles de la commune : réunions importantes, nouvelles réglementation, changement de taxes, informations sanitaires, etc. Les chefs de quartier font ensuite passer l'information aux chefs de rue, chefs de groupement et/ou aux notables, qui

informent enfin la population bénéficiaire. Il s'agit d'un canal à exploiter, et comme toute chose, cette méthode peut être améliorée. Les participants ont également insisté sur les églises, qui voient défiler chaque dimanche des milliers de fidèles, et qui servent déjà pour propager des nouvelles d'ordre général.

2. Créer des radios

Ne nous voilons pas la face, de nombreux habitants des communes périphériques sont illettrés. Pour communiquer avec eux, il faut promouvoir la communication verbale. C'est pourquoi les participants ont pensé à installer des radios de marchés ainsi qu'une radio communale ou communautaire.

3. Augmenter les espaces d'affichage et l'écriture

Même si tout le monde ne sait pas lire, l'écriture reste néanmoins la façon de communiquer la plus pratique pour toucher une population qui est souvent absente de la commune entre 8 et 20 heures. Un communiqué ou un magazine peut être lu à toute heure du jour ou de la nuit. Les participants ont proposé au Paideco que des valves d'informations soient placées dans chaque quartier, dans les endroits les plus fréquentés (bureaux de quartier, arrêts de bus, devant les grandes églises, sur les plus grandes avenues...). Ils ont également évoqué la création d'un journal communal dans lequel pourraient être placées toutes les informations sur la commune et sur la vie communautaire.



Bopanzi nsango bobandi mosala mwa yango.

Lokasa la nsango loye osimbi o maboko, yango nde wana yoko bisaleli mpo na kobongisa lolenge la lapanzi nsango. Monkanda mona mwa yambo mozali kotala misala mya CTB, kasi na eleko ekoya, nde totiki esika enene mpo na misala mya komine, mpe mpo na makambo ma bato ba mboka. Esika esusu mpe ekotikala mpo na bato ba-esika na nzela ya bantoma ba bango bakosalela nkasa ina mpo na kolamwisa, koyebisa bato maye makoleka.

Epai esusu, 18 bisika ya kobaka nkasa ya nsango izali kotongama sik'oyo. Ekotiama yambo mpenza o ntei ya 17 kalitie ya kisenso mpe na ndako ya komine. Kala mingi te, bisika bisusu ya botii nkasa ekotongama na Kimbanseke. Bozwa mimeseno mya kokende kobwaka mwa liso : bitiami mpo nakoyebisa bino maye mazali koleka.

Na maye matali radio o wenze mpe o zando, Paideco akotia na mwa mikolo ekoya radio yoko na zando ya kimbanseke mpe kisenso (mokano mpe bisika ikozala mozuami nainu te). Ezali mosala mwa liboso yambo ya kobanda misala misusu o zando isusu mpe o bisika bisusu bya boteki bya komine ina ibale.

Mpo na bosukisi, tozali koyekola sik'oyo makoki ma botii radio ya balisanga to ya komine, bo esengamaki na bayike o ntei ya bino. Bokeba, yango elingi koloba te'te radio ekozala na komine moko na moko, tokotala makoki ma biso na maye matali mosala, na mosolo mpe bato bamosala soko tokokoka kosala mwango mwa bongo. Nde toyebisi bino makoki ma bosali mosala mona o nsuka ya